



Dinotshi




Nangamso Ka NomaHlubi-Koza






Dinotshi di qala bophelo ba tsona e le mahe.

Mahe ana a qhotsa mme a fetoha
dibokwana, tseo qetellong e bang dinotshi.






Dinotshi ke dikokonyana tse mahlahlaha.
Di mmala o mosehla-kgauta le metsero
e sootho. Mebele ya dinotshi e arotswe
dikarolo tse tharo; hlooho, sefuba le mpa.

Do na le mahlo a mahlano. A mabedi a ona
ke a maholo.

Di na le maoto a tshelela. Maoto ana a na
le mesebetsi e mengata, e kenyelletsang ho
hlwekisa manakanyana, ho tshwara dintho,
le ho bokelletsa lero la dipalesa.



Ho na le mefuta e mengata ya dinotshi. Tse tsebahalng haholo ke tsa manepe. Dinotshi tsa manepe ke tsona feel dikokonyana tse etsetsang batho dijo. Di phela ka dihlopha (dikolone) tse kenyelletsang mofumahadi.





Dinotshi di rata lefelo le haufi le dijalo le dipalesa. Mafelo ana a kenyelletsa dirapana, makgulo, le meru. Moo ho nang le dipalesa tse ngata, ke moo dinotshi di dulang teng.



Mofumahadi wa tsona o behela mahe a mangata, ka hoo o eketsa palo ya dinotshi. Dinotshi di mahlahlaha ha di etsa manepe. Dinotshi tsa basebeletsi di hlwekisa moaho, di bokelletsa modula le lero la dipalesa. Di sebedisa tsenafepa sehlopha (kolone).





Dinotshi tsa manepa di buisana ka ho tantsha. Ha di bona dipalesa tse ntle, di mema dinotshi tse ding ka ho tantsha. Sena ke hobane dipalesa ke mohlodi wa lero la tsona.



Dinotshi di phetha karolo ya bohlokwa ho baballeng tikoloho ka ho thusa dimela hore di hole. Ha dinotshi di ntse di eja lero la dipalesa, di bokella modula ebe di o isa hae. Dinotshi di tsamaisa peo ya dimela ka maoto le mmele yat sona ho tloha paleseng e nngwe ho ya ho e nngwe.

Peo e nngwe e wela tseleng e kgutlelang hae. Sena se etsa hore dipalesa di thunye dibakeng tse ngata.







Ha di fihla hae, di sebedisa peo ena le lero tseo di di jereng ka dimpeng tsa tsona ho etsa manepe. Dinotshi ke tsona feela dikokonyana tse etsetsang batho dijo. Manepe a dinotshi tswekeremme a monate. Ka dinako tse ding ho sebediswa ona ho ena le ho sebedisa tswekere. A sebediswa hape le ho phekola maqeba ka ho a tlotsa ka ona.



Ha re bona dinotshi di fofa, re hopoleng hore
ke tsona tse re etsetsang manepe, le ho jala
dipalesa.

